

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

Broj: 426/26-01-937

Mjesto i datum: Podgorica, 11.05.2026. godine

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24), ovlašćeno lice Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke usluga štampanja i isporuke udžbenika, školskih i drugih obrazaca i časopisa broj 426/26-01-257 od 10.02.2026. godine, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU POSTUPKA ZA PARTIJU 18

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke usluga štampanja i isporuke udžbenika, školskih i drugih obrazaca i časopisa broj 426/26-01-257 od 10.02.2026. godine:

OBRAZLOŽENJE

Podaci o postupku javne nabavke

<i>Broj tenderske dokumentacije</i>	426/26-01-257
<i>Vrsta postupka</i>	Otvoreni postupak
<i>Vrsta predmeta</i>	Usluge
<i>Opis predmeta nabavke</i>	Usluge štampanja i isporuke udžbenika, školskih i drugih obrazaca i časopisa
<i>Šifra postupka</i>	#107680
<i>CPV šifra</i>	79823000 - Usluge štampanja i isporuke
<i>Predmet javne nabavke se nabavlja</i>	po partijama
<i>Partija 18</i>	USLUGE ŠTAMPANJA UDŽBENIKA ZA DRUGI RAZRED GIMNAZIJE
<i>Procijenjena vrijednost javne nabavke za partiju 18</i>	46.192,52 EUR

Razlozi za poništenje postupka

Naručilac, osnovom člana 140 stav 1 tač. 4 ZJN, donosi Odluku o poništenju postupka javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke usluga štampanja i isporuke udžbenika, školskih i drugih obrazaca i časopisa broj 426/26-01-257 od 10.02.2026. godine za PARTIJU 18, iz razloga što je podnosilac ponude **STUDIO MOUSE D.O.O. PODGORICA** isključen iz postupka javne nabavke, iz razloga, a kako slijedi:

Ponuđač **STUDIO MOUSE D.O.O. PODGORICA**, podnio je svoju ponudu kao samostalnu ponudu, šifra ponude #152850, a ista je podnešena 12.3.2026 u 14:49.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, je u postupku utvrđivanja činjenica u odnosu na dostavljenje dokaze, konkretno uvidom u dostavljeno Uvjerjenje Poreske uprave – Područne jedinice Podgorica, Filijala za utvrđivanje poreskih obaveza br. 15-430/2026-64956/2 od 21.04.2026. godine, a u odnosu na važeće materijalne propise, utvrdila sljedeće činjenice:

Odredbom člana 99 stav 1 tačka 2 ZJN propisano je da u postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, dok je članom 111 ovog zakona propisano Podnosilac prijave za kvalifikaciju, odnosno ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom (u daljem tekstu: izjava privrednog subjekta). Podnosilac prijave za kvalifikaciju, odnosno ponuđač dužan je da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku, na obrascu koji propisuje Ministarstvo. Takođe, članom 135a ZJN propisano je da komisija vrši provjeru podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta ponuđača čija je ponuda ekonomski najpovoljnija, i to: 1) pribavljanjem javno dostupnih dokaza; 2) uvidom u dokaze kojima raspolaže, ako su relevantni u trenutku provjere; ili 3) pribavljanjem dokaza od nadležnih organa, organizacija ili drugih pravnih lica, dok je članom 135b stav 1 tačka 2 propisano da komisija može da traži dokaze za provjeru tačnosti izjave privrednog subjekta uvjerenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 2 ovog zakona.

Naručilac je u Uslovima za učešće u postupku i zahtjevima u pogledu izvršavanja predmeta nabavke kao obavezan uslov predvidio da u postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerjenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ponuđač **STUDIO MOUSE D.O.O. PODGORICA** je uz ponudu dostavio svoju izjavu privrednog subjekta u kojoj je u odjeljku III Obavezni uslovi za učešće u postupku javne nabavke pod tačkom B: **USLOV U VEZI DOSPJELIH OBAVEZA PLAĆANJA PO OSNOVU POREZA I DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE** na pitanje: "Da li

je privredni subjekat izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište?" odgovorio sa "DA", a na pitanje „Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektronskom obliku“ nije naveo odgovor. Naručilac je shodno zakonskim propisima putem CEJN -a u dijelu "Zahtjev za upravu prihoda i carina" zatražio podatke radi provjere izjave Privrednog subjekta **STUDIO MOUSE D.O.O. PODGORICA** dana 07.04.2026. godine. Poreska uprava je odgovorila Uvjerjenjem broj 15-430/2026-64956/2 od 21.04.2026. godine u kojem se navodi da je poreski obveznik **STUDIO MOUSE D.O.O. PODGORICA**, na dan 07.04.2026 .godine podnio poreske prijave i prema istim obračunao obaveze po osnovu: 1. Poreza i doprinosa iz i na lična primanja zaposlenih - podnesen IOPPD obrazac zaključno sa 02/2026.godine – i da po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza. 2. Poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2024. godinom - i da po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza. 3. Poreza na dodatu vrijednost, zaključno sa 02/2026.godine – i da po tom osnovu ima neizmirenih poreskih obaveza (porezna dodatu vrijednost izmiren sa 01/2026).

Shodno dostavljenom dokazu proizilazi da Ponuđač **STUDIO MOUSE D.O.O. PODGORICA** nije izmirio dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa na dodatu vrijednost jer isti nije podnio poreske prijave kao ni izmirio poreske obaveze za 02/2026 a što je shodno zakonu bio dužan da učini, što predstavlja postojanje osnova za isključenje iz postupka javne nabavke iz člana 108 stav 1 tačka 3 ZJN.

Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi preko naručioca, i to do uspostavljanja ESJN, neposredno ili putem preporučene pošte u pisanom obliku a nakon uspostavljanja ESJN elektronskim putem na ESJN.

Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žililaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA,

mr Aleksandra Hajduković, direktorica

